



Эхээрбэ



«Сул – сайдыы - үнүү төрдө»

Чурагны уулуугаар сүүл охоруу-тутуу тэриймэлэрин үнцэ үзэстэрин бичигэн дьохуна-ахтык салгыяр "Дорожнок" ХЭТ тэриймэлтэ 10 сымлаат үбүлүбүрэк бары үмэлэн ааспыт коллегалардын, ветераннардын, коллективтын, киимэлэр бичэ үзэстэрин итхитик-истигсэнэ жигдүүлэбэр!

Бу 10 сымлааг цэцэгүй "Дорожник" ХЭТ агаар тураа, бэйтийн оюун бүлэгт камин курдук сыналгыбын 10 сымлааг түбэтээс үзэжамас, йеүс камин-барьы, кэсэтийн-сүбэлэний түмэжэрин инникшээ сүүл-сорук турууринуу, сөөг савалтары арийны биэр жэрднэс каминэн буаар. Бу сымлар тузгары тэрилтэ баатын танатыха, ани тизгыншээн хаачгыныга, үзэгит агаарын зоготонг, эдэр, үрэгтээг спецалистары бэйгэ тэрдыха улахи бэлдэмтэ сүүнхүрэн бердэ. Кэнигшэ 3 сымлан бэттээс муу-атаагы уонна федеральной суалталаах суаларыааг үзэни дьонуннаахтык ышта азорор. Саанайн Чурапчы нэбилэзгэн илгээр асфальт суолу күл-бэстимылгэйт 19-с "Мамаары оюнууларыгар" астарк кыттыгыттыгытэни, бэйбүт кылаангысэи кээн түтүбэйт.

н. Кыдырасты бытаруун тыныштыга, сайынтыгы сы-
дыа, аһары талмаан акныгар тоостало суох үлэни-
иэ бэйэти туспа кистэлэннэрдээх, кичини абыы-

хэн туран, кытаанах дорубуйаны, дьиз кэр-
байыгыат ологу. Кээн илэр 2014 – Дьуһеһей сыла-
ны, үөҕү үөрүүнү, сапаттан сана кыайыыларын
Дьылынан!

Гаврил Гаврильевич ВЛАДИМИРОВ,
"Дорожник" ХЭТ генеральный директор

Үөрэх - нутuu

КЫЛААС САЛАЙААЧЧЫЛАРЫН
КҮРЭБЭР

Учуулал киши ай-
ылдатган араас сагатабыл-
га уһуйар, биллэн
байгалгытар сирдир, оро
уйан уйулдатын көрөн,
күннэхэ эрхли иигтэр кы-
ахтаах. Ахсынньы ыйга
кылаас салайааччыла-
рын үлүлэрин сырдатар
"Сүүрэхтин ороно аһы-
бын" дигэн удуустаагы
күрэх буолан ааста.
Күрэх сүүрүн сыалынан
иигтэр үлүр сага сүүрө-
ннэри көрүлээһин, кы-
лаас салайааччытын ста-
туһун, профессиональ-
най таһымын үрдэтин,
үлэ уопутун тарҕатын
буолар. Бу күрэх аан
манҕай 1994 сыллаахха
И.П.Илларионов ааты-
нан Хайахсыт оскуола-
тыгар ыытыллыбыта.
Онтон ыла биһирээн,
сылтан сыл ис хоһоону
көтөт, үтэскэ кубулуй-
ан, икки сылга биһрдэ
ыытыллар буолбута.
Биллэн туран, манньк
тустаах идэни үрдэтэр
күрөххэ кыгытыы - иин-
ни үлүгэ кыагы, сага
сарахтары саар.

Бу күрүк быылыгы
дыла 2 турунан ытыл-
лына. Ол курдук,
мантайбы турга кыттыан
баңлаих кылаас салыа-
аччылар бэйэлэрин
үлүлэр туе конгедия-
ларын өрдөттөн ыттан,
иооо турга ааһар бөра

абы уопсайа ? иитэччи
была. Күрөх маннайгы
түһүмэр - "Айымны-
лаах аартык". Манна
учууталлар оролору кыт-
та айымнылаах үлэлэр-
рин көрдөрдүлэр. Иккис
түһүмэх - "Кылаас са-
лайлааччытын мэтириз-
тэ" дигэн, кыттааччы бэй-
этти арыйар. Үһүс
"Саһарҥа" сазыллар
таленэ дигэн иитер үлэ-
к о н ц е п ц и я т ы н
көмүскөһүн, кыттаач-
чылар кылаастарын
кытта үлэлэрин сырдат-
тылар. Уонна бүтэһик
түһүмэх - "Быһаарыы-
лаах түтүннэр" дигэн ый-
ытыкка тутта хоруй-
дааһын буолда.

Кыттааччылар бары да талааннаахтар, дьофурдаахтар, кээт билгилээхтэр. Түмүкүз бир кыйылынары кытта анал ааттар үөрүүлээх быһыына- майгыга тутарылыныылар. "Мастерство и творчество" анылаат ИИИ Ильярионов аатынан Хайахсыт орто оскуолатын алын кылааһын учууталыар Ньургуйаана Сергеевна Бандеровада, "Опыт и мастерство" анал аат С.А.Новгородов аатынан Чурапты орто оскуолатын алын кылааһын учууталыар Лена Петровна Слепцовада, "Лучший

друг детей" анал аат Д.П.Коркин аатынан ЧРОСИО учууталгыр Саргылана Степановна Кривошапкина-Сивцева, "Мастерство вдохновения" анал аат Г.П.Башарин аатынан Сылан орто оскуолатын алын кылаахын учууталгыр Саргылана Федоровна Макарова, "Духовность и патриотизм" анал аат Мырыла оскуолатын кижиклзэх учууталгыр Анна Анастольевна Батарина, "Учедическое признание" анал аат Н.Д.Субуруускай аатынан Болтоно орто оскуолатын учууталгыр Валентина Андреевна Кузьмина, тутгарыллынылар "Бастын кылаас салыйааччыга-2013" улуустаагы күрэх кыайылылаарынан Чурапчы 2-с №-дээх оскуолатын учуутала, СР үөрэтиринин туйгуна, Россия Президентин үөрөхтээһинигэ граны хаһаайката Павлина Артемовна Матвеева аатына.

Өсөө төгүл хөрсүн са-
нааны ылынан, күрөхсө
кыттыбыг илтэочилэр-
гэ ситиһилэри уонна ай-
ымныылаах үлэни
баһарабын.

Валерия МАКАРОВА,
"СО" КОРП.

Cnopm



БЭРТЭЭХЭЙ ТЭРЭЭНИЖНЭ СЫРЫТТЫБЫТ

Чурагчыттан 25 киһилээх спорт ветераннарын бөлөбө икки күн устата Дьокуускай куоракка кириэн Саха сиригэр физкультурнай хамсааһын тэриллэбитэ 90 сыллаах үбүлүөйүн бэлэстиир дьаһалга сылдьан кэллилэр.

Бу дыһалы Саха Республикатын спорка министиэристибэ, М. К. Аммосов аатынан ХИФУ физическай култуураҕа уонна спорка институту тэрийдилэр. "Состояние, опыт и перспективы развития физической культуры и спорта Якутии" диэн тизмэҕэ регионнаагы научнай-практическэй конференция ыгытылынна. Барыта 8 кэпйи дакылаатынан кытынна. Конференцияны Саха Республикатын спорка министри, педагогическай наука доктора М. Д. Гуллев аста. Ол кэпийтээн педагогическай наука кандидата ХИФУ физическай култуураҕа уонна спорка институтун дириэктэрэ, педагогическай наука кандидата Д. Н. Платонов "Теория и практика физической культуры" диэн тизмэҕэ дакылаат ааста. Салтыы педагогическай наука доктора Л. И. Лубышева (Москва к.), педагогическай наука доктора В. П. Кочнев, педагогическай наука доктора О. Э. Евсеева (Санкт-Петербург к.), медицинскэй наука доктора С. И. Глушков (Санкт-Петербург к.), техническай наука кандидата Ю. Н. Федотов (Санкт-Петербург), "Азия оҕолоро" норуоттар икки ардыларынаагы оонньуу дириэктитын салайааччыта В. В. Максимов дакылааттаатылар. Дискуссионнай площадка үлэтигэр кыттан тыл эттилэр: РФ наукаҕа уонна үөрэхтээһингэ департаменын салайааччыта педагогическай наука доктора С. П. Евсеев (Москва к.), Россия параламбийскай комититин аппаратын салайааччыта, бастакы вице-президентэ П. А. Ромко (Москва к.), Россия оҕулан ыгытыга федерациятын президентэ В. Н. Ешеев (Москва к.), педагогическай наука кандидата ЧГФКСИ ректора, Россия ректордарын съездин чилиэнэ И. И. Готовцев. Ил Түмэн депутата, Баһылай Манчаары аатынан республикатаары спорт национальнай көрүҥнэрин киирин дириэктэрэ И. Ю. Готовцев, Урдук спортивной мастарыстыба оскуолатын дириэктэрэ А. А. Игнатьев, Ил Түмэн депутата, Олимпийскай эрэлэр учуищеларын дириэктэрэ А. А. Филиппов. Тыл эппиттэр Россияга физкултуурунай хамсааһын история, билигини турута, Саха сиритэр физкултуурунай үөрэхтээһин уонна спортивной наука тэриллэнтэ уонна сайдыыта, Саха сиритэр аан дойдутаары уонна олимпийскай спортивной хамсааһын, Россияга спорт нацио-

нальный көрүнүсүз уюмга кирүүгө ооруу оорууларын сайдымга. Адаптивнай физкултуура уюмга доруубуларын турута малтөх дьону кыстары үлөү аныгылыгы сыйман боштуруостарыгар санваларын үлэһинилэр. Конференция түмүгүнэн резолюция ылынына.

Биир бэлэз түгэниинэн ветеран-спортсменнары, салайааччылары наараадалааһын буолла Саха Республикатын Президентэ Е. А. Борисовы өрө көтөҕүлүү бэһиһытгар-майгытгар көрсүлүннэ. Президент спортивнай общественноһы бу бэлэз үбүлүөйүнэн эйрэдэлэтэ.

Спорт министириэ М. Д. Гуляев Россия Правительствотын председател Д. М. Медведевтан Бочуотунай грамота, Россия, Саха Республикатын атах оонньууларыгар маастара В. Ф. Посельский Россия олимпийскай комитетин "Бочуотунай" грамотатынан, спорт маастара, атах оонньууларыгар тренер И. И. Чирков "Саха Республикатын физическай култуура уонна спорка туйгуна" бэлээн, ветеран-спортсменнар П. П. Харитонов, Е. Д. Дьячкова, К. А. Оконешникова, Н. Д. Кронников, Л. Д. Барашкова, С. Н. Сорокумова, М. Е. Полова, В. Н. Дмитриева, Г. С. Платонов "Саха сиригэр физкультурнай хамсааһын 90 сылынан" бэлээн наараадаланыылар.

Умнуллубат кэрэ-бэлэз гүгүһүнүн "Триумф" спорттуннай бэлэмнэни киинигэр ыгтыллыбыт "Чемпионнар баллара" буолла. Киэһэтин ветеран-спортсменнар банкеттарыгар сырылтыбыт. Урут биһрээ алтыспыт, күрөхтөспүт спортсменнарбытын, салайааччыларбытын кытары кыһынньар кымыс, сылаас чэй иһэ-иһэ ирэ-хорс көпсөттүбүт. Эстрада сулустарын ындам ырыаларын дуоһунуа иһиттибүт.

Бу бэртээхэй бырааныһынньыкка кыттарбытын тэрийбэт улугу Мун-
нааһын председателэ В. В. Гулинка,
спорт управлениетын начальнига В.
И. Давыдовка, сылаас гостиницалаах,
талыт астаах "Триумф" спортивнай
базэмнэни кыгын генеральнай ди-
рижктэритэр П. П. Пивоваргэ махта-
набыт, сана 2014 сыта үлэлэригэр си-
тиһии, чаһаэн доруобуйаны баҕара-
быт.

Герасим ПЛАТОНОВ.
Чурапчы улуусун ветеран-
спортсмена

К 105-летию известного литературоведа и фольклориста

ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ



Васильев Георгий Митрофанович (27.12.1908 – 23.09.1981). Родился в Соловьевском наслеге, Чурапчинского улуса Якутской АССР.

Литературовед, критик и переводчик, кандидат филологических наук. Член Союза писателей СССР с 1939 г. Литературную деятельность начал в 1928 г. С 1931 г. учился в Редакционно-издательском институте при ОГИЗ на факультете литературной критики и перевода, потом в Московском государственном институте истории, философии и литературы им. Н.Г.Чернышевского (МИФЛИ - МГУ), которую успешно закончил в 1938 г., наряду с такими извест-

ными писателями и поэтами, как Твардовский, Самойлов, Случевский и многими другими известными литературными деятелями.

Работал научным сотрудником, зав. сектором Института языка и литературы при СНК ЯАССР, затем ЯФ СО АН СССР, ио ответственного секретаря Правления Союза писателей Якутии.

Г.М.Васильев – известный исследователь якутской поэзии, один из лучших переводчиков русской и зарубежной классики, издал 3 монографии и более 70 работ и статей по вопросам якутской литературы и фольклора, в том числе: "Очерк истории якутской советской литературы" (Москва, 1955, в соавт.); То же на якут. яз. (Якутск, 1956); "Якутское стихосложение" (Якутск, 1965); "Живой родник: Об устной поэзии якутов" (Якутск, 1973). Он один из авторов коллективных трудов: "История Якутской АССР" (т.3, 1962) и "История якутской литературы" (1962). Ему принадлежат статьи по вопросам якутского фольклора и литературы "О благотворном влиянии русской литературы на развитие якутской литературы" и доклад на I съезде писателей ЯАССР "Состояние и задачи

развития якутского народного творчества", который стал одним из значительных моментов и событием для понимания важности глубокого, научного изучения и исследования якутского устного народного творчества. По оценке специалистов эта работа не потеряла своего значения до сих пор как долговременная программа сотрудничества писателей, ученых и народных сказителей, певцов-сказоксудов.

Г.М.Васильев – собиратель, издатель и исследователь якутского фольклора, устного народного творчества. Перевел на русский язык несколько глав "Нургуна Боотура Стремительного" П.А.Ойунского. Оказывал творческую помощь народным певцам и сказителям. Опубликовал

6 сборников фольклорных произведений, в т.ч. "Творчество якутского народа" (Саха нургуна айымньыта) (1942; в соавт. с Х.И.Константиновым); "Песни народа" (Народ ырыаһыттары: Сборник произведений советских народных певцов) (1947) и др. В соавторстве с народным сказителем С.А.Зверевым были написаны поэмы "Мое сердце", "Слава тебе, седая тайга", удостоившейся первой премии республиканского

конкурса в 1957 году. "Сказание о великом Москве", которая была представлена российской аудиторией в дни празднования 800-летия Москвы в Георгиевском зале Кремля, отрывки из поэмы были использованы на основной надписи и увековечены на памятной доске, установленной на улице "800 лет Москвы", а также отрывки из этой поэмы были напечатаны в газете "Правда".

Г.М.Васильев перевел на якутский язык "Слово о полку Игореве" (перевод, предисловие и комментарии) (1960); "Памятник А. Пушкина, Демон М. Лермонтова" (1946); "Отелло" В. Шекспира (1956); "Горе от ума" А.Грибоедова (1958); "Ревизор" Н.Гоголя, "Хорошо!" В. Маяковского, "Песня о Вуревестнике" М. Горького, стихи Межелайтиса и многих других классиков отечественной и мировой литературы.

В годы жизни в Москве по поручению П.А.Ойунского он сотрудничал с московскими издательствами, в частности с "Детиздат" и "Советское законодательство". И в это время, помимо детской литературы, перевел на родной якутский язык учебники "История СССР", "История средних веков", первый перевод "Консти-

тудии РСФСР" и литературы юридической направленности (Законы, Кодексы).

Г.М.Васильев был составителем первого "Русско-якутского поэтического словаря".

Благодаря гражданскому подвигу Васильева Г.М. были спасены такие произведения как "Красный шаман" П.А.Ойунского, "Революция Алтан ата" Г.В.Ксе-нофротова.

Выдающаяся роль Васильева Г.М. была в реабилитации утерянного якутского поэта Ивана Слепцова (Ивана Арбиты). В годы оттепели 60-х гг. он впервые опубликовал в газете "Кыым" его стихи и статью о поэте, о его творчестве а также в вышедшем в 1967 г. "Антологии якутской поэзии". По спасенным от уничтожения во времена репрессий и бережно сохранившимся долгие годы, в те сложные и непростые времена, рукописям в 1992 году были изданы 2 тома произведений поэта.

Нужно отметить еще одну грань интересов Г.М.Васильева – спортивные шашки. С конца 40-х и до первой половины 50-х гг. он неоднократно становился чемпионом в городских и республиканских соревнованиях.

ДИ. ВАСИЛЬЕВ.

Ахтан - санаан

ИЙЭМ БАРАХСАН

Ийэм 1913 сыллаахха Малдьахен нэһилиэгэр Аччылай Эбэ дьэн алааска Кэтиринэ, Лэгэнтэй Куһумууннарга төрөөбүтэ. Ийэм дьоллоох оҕо сааһа сибэккиттэх хонуулардаах, дьэдээн-отон хото үүнэр тыалардаах, күүс үөрэ, балык ыама таптаан мустар күүмүрдээх алааһыгар аастыта. Биргэ төрөөбүттөрө 3 кыыс, 1 уол этилэр. Эдьиниэ Маайа үлэ бөҕөтүн үлэлээбит "Стахановец Маайа" дэһинт эмээхин икки уол оҕолоһо, балта Анастасия Мэнэ-Хангалас Сыймаһыттан сылдьар Игнатий дьэн киниэхэ эргэ тахсан. Санньовтар аймахтары элбэтэн, 6 оҕолоһута. Быраата Өлөксөөс 1942 сыллаахха "Тахсыбыт Сардана" колхуоска председателин оҕорон, 18 саастааҕар армияга ынгырыллан барыта уонна сурада суох сүһүтэ. Ийэм онтон мунгатыһар эһэ. Ирдэһэ саҕаабыта да, туох да билиһинтэһэ.

Ийэм 14-түөрдү аҕам 16-лааҕар ыал буюлбуттара. Адам эдэрээн оҕо кыһыы Сырҕан дьэн Пестеревтар төрүт алаастарыгар сүгүнэһэр атынан аҕалыта уонна 1986 сыллаахха дьэри, кэлиэ Диксиг бөһүөлэгэр 60 сыл устата аҕалаахтык, дьоллоохтук олорбуттара. Ийэм 10 оҕолоһмуттан биһэ бэрбэстэ. Икки убайыт улаатан, дьон буолан иһэн, эмискэ ылдыан өлүтэлээбиттэрэ. Биһаһай дьэн улахан убайыт икки оҕорон кыраларыгар өлөт, кинилэри көрөн-истэн кини өтөр-буттара. Барыта 30 сыл, онтон 9-на хос сикт баар. 1976 сыллаахха ийэлээх арбыт биһирэ олорбуттара 50 сылын – кыһыл көмүс сыйа-айбаларын бары мустан бөлүгүтэ-бөһүтэ. Онтон 10 сылынан арбыт Александр Кузьмич суох буолбута. Ийэбит онтон санаатын туйар-бакка, оҕолорун, сиһинэрин туйулар төһө күүтэ-кэлэ тийбэрэччү сүбэ-ама, күүс-көмө буолбута. Ийэм Дария, Раиса, Екатерина дьэн Алдантан, Аллайыла-хаттан, Ойукумэттэн кэлбит 3 кыһыттарда. Кинилэри кытта уопсай тыла булан, биһир тэтич сыһаастык сыһааммаһан, кинилэр ытыктабылларын ылбыта. Ийэбит 30 сааһыгар сылдьан, Екатерина үрдүк үөрэҕин бүтэттэрэ-р, дикторун-уолтарын, хотон-норун, сиһинэрин көрбүтэ-исти-битэ. Бу кини үтүө санаатын туйубута.

Кырдыан оҕорон, аастагы ахтар, миннэбит билгэтээн көрөр, олохтор тугу ситиһиппэччү, тугу ыһайбаһаппын сааһынан көрөр биһирэм кэлбит.

Сайыһыкка тахсаат, ийэм эдьиниэ Маайаһынан ыһаахха анаан, сылгыһыт Уйбааньынан биһи кыра кыһыһынан хаарчаха ха-айан ылдыла. Онно ийэм бастагы



Педагогическай үлэ ветерана С.И.Тарасова "Ытык ийэ" дьэн ахтыһыгар: "Аграфена Иннокентьевна биһир уратыһынан дьонно таптала буолара. Кини куннэһэ ылдыһыттаах буолара. Сайыны биһа тэлгэһэ оҕуруу сангатынан туолара. Кини олус үлэһит эһэ. Туох да үлэттэн чарыйбат, интигэст, кыһыһас-хотутас эһэ", – дьэн суруйбута.

Ийэм сүөһүнү наһаа үчүтэйдик көрөрө. Калык 80 сааһын ааһан баран, Сүрөхчэһэ дьэн ынахтаары. Онтукатын кини курдук иһиппэ. Сарсыарда мөчөөһү барарыгар "баччаҕа килэр" дьэн ыһаара, онтуһаа этиһиптэ бириэмэттэр маҕары-маҕары иһэр буолара. Ийэм от үлэттэн сөбүлүүрө. Бөһүөлэгтэн 5 биэрэстээх оҕуруу сиргэр мэллэн са-тыла сылдьара. Сүрдээх кыһыһы-рас, түргэн хамсаныһаах эһэ. Калык 80 сааһын ааһан да баран, тэлгэһиттэн оҕун бөһүтэ оҕорон, мун-нара. Улууус миннэһэр оҕорон оҕолорутар, сиһиттэртэр оҕуруот аһын оҕордон, кэллэхтэн калтара.

Ийэм, адамизмэни үөрэтээх, дьонно туһалаах буолуу, эйарса-сайаһас майгыһытынан дьонно-сөргө таптаһыт дьэн эһэлэра Ийэһэ сүрэхтэн этиһиптэ ити аһык тыһылар суолталарын мин олоххо киллэрбит буоллахпына, мин кинилэр иннилэригэр иһиптэ толордум дьэн санаһым эһэ. Таптылаах ийэм, кун сиргэр баар-быт туһары эи тускулан өйдөбүл умкулупу суоҕа. Кэлэр көлүөнэ ыччатарбыттар көпсөһүн буолан көпсөһүн туруотун. Онон олох тыһа-наах ситиһэ салгынар, ийэм сана сарсыардата сагаланаар.

Уола Гаврил ПЕСТЕРЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом МО "Чурапчинский улус (район)" проводит аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории с.Телей-Диринг.

Организатор аукциона: КУМИ МО "Чурапчинский улус (район)", 678670, с. Чурапча, ул. Ленина, д. 41, телефон (841151) 41-986 E-mail: kumichurap@mail.ru

Основания для проведения аукциона: МО "Телейский наслег" Дата, время и место проведения аукциона - аукцион состоится 23.01.2014 года в 14:00 часов по адресу: 678670, с. Чурапча, ул. Ленина, д.41. Регистрация участников торга - в 13 часов 50 минут в актовом зале.

На аукцион по продаже права на заключение договоров аренды выставляются:

ЛОТЫ:

1. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Озерная №3, общая площадь 1320 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:421 под приусадебный участок, начальная цена 13 800 рублей, Шаг 690 рублей, Задаток 2760 рублей.
2. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Озерная №6, общая площадь 1500 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:416 под приусадебный участок, начальная цена 14 400 рублей, Шаг 720 рублей, Задаток 2880 рублей.
3. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Озерная №7, общая площадь 1500 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:417 под приусадебный участок, начальная цена 14 400 рублей, Шаг 720 рублей, Задаток 2880 рублей.
4. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Озерная №9, общая площадь 1500 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:422 под приусадебный участок, начальная цена 14 400 рублей, Шаг 720 рублей, Задаток 2880 рублей.
5. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Озерная №11, общая площадь 1186 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:419 под приусадебный участок, начальная цена 12 300 рублей, Шаг 615 рублей, Задаток 2460 рублей.
6. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Телейская №66, общая площадь 1500 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:420 под приусадебный участок, начальная цена 14 400 рублей, Шаг 720 рублей, Задаток 2880 рублей.
7. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Телейская №68, общая площадь 1500 кв.м, кадастровый номер 14:33:011001:415 под приусадебный участок, начальная цена 14 400 рублей, Шаг 720 рублей, Задаток 2880 рублей.
8. Земельный участок, находящийся по адресу: Чурапчинский улус (район), с.Телей-Диринг, ул. Пришальная, д.1, общая площадь 1600 кв.м, жилого дома, начальная цена 49 000 рублей, Шаг 2450 рублей, Задаток 9800 рублей.

Информация о технических условиях, подложных объекту и сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение: – Технические условия не предоставляются. Плата за подключение не определена.

Обременений, ограничений нет.

Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются до 17 часов 00 минут 17 января 2014 года по адресу: с. Чурапча, ул. Ленина, д.41, КУМИ МО "Чурапчинский улус (район)", ежедневно с 9:00 по 17:00 гг.-гг., с 9:00 по 16:00 гг. перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 41-986.

Перечень предоставляемых документов:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
 2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
 3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
- Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 1430008275/143001001
р/с 40701810498051000296 а/с 30164003078
УФК по РС (Я) (Администрация МО "Чурапчинский улус (район)" МАУ КУМИ МО "Чурапчинский улус (район)" ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г.Якутск БИК 040805001)
6. Аукционную документацию и дополнительную информацию можно получить по адресу организатора открытого аукциона. Контакт: телефон 8 (41151) 4-19-80.

И.В.ВАСИЛЬЕВ, председатель КУМИ.

АХСЫННЬЫ 26 КҮНЭ, 2013 СЫЛ, ЧЭППИЭР. 3

ЧУРАПЧЫ — СПОРТ ТУОНАТА

Чурапчы улуусун спорка управлениетын «Сага слох» хаһыакка таһаарар анал сыһыарыыта

СПОРДУ ТЭРИЙЭЭЧЧИЛЭР МУННЬАХТАРА

Ахсынны 18 күнүгэр улус даһалтатын мунһахтыр саалатыгар улус спортивнай общественноһын мунһава буолла. Мунһахха аңы сайын Намга ытыллыахтаах Саха Республикатын норуоттары аһым спортивнай оонньууларыгар бэлэмнэһи боптуруоһа көрүлүнэ.

Муннадагь салайан
бэллэйт улууе баһьлыга А.
Т. Ноговицын спартакиада
суолгатын бэллэйтээн туран,
улууе спортсменнара бу
улахан күрөхкэ күүскэ бэл-
лэмнээн кыайыһылаах
тахсар соругу туруорунал-
ларытар, онуоха көрүнгө-
ринэн федерация салайа-
аччыллара, спорду төрийэ-
эччилэр, тренердэр туох
кыһалдалаахтарыын, туру-
орсардаахтарыын аһарастык
этэллэринэр, сүбэлэһэллэ-
ринэр ыгырда. Улууе
бүтүгүнү күнгө физичес-
кай култуурада уонна
спорка туругун, спартакиа-
дада бэлэмнэниин сорукта-
рын улууе дыһалтатын
спорка управлениетын на-
чалаһыга В. И. Давыдов
иһитинэрдэ. Элбэх ыһы-
тылар киирэн эппиэттэни-
лэр.

Кэлэстиигэ кыттыбыт-тар Чурапчы спортивной улуус бусларын, бу аатын-суолун ханньк барарар таһымнаах күрэхтэһиигэ түһөн бэйрбэккэ иһиикки күөнтэ сылдьар ғына кыт-тыахтааһын, спартакиадаҕа кыттыһа элбиктэһэстээх-тэ сыһыаннаһан бэлэмнэ-нэргэ эгитилэр.

Бастакынан тый эшигит
ДЮСШ дирижктарэ С. С.
Морфунэ бу улахан
түмсүүгэ нэһилиэк
баһылыктара үкүөлүрэ су-
олта бизээн кыттыбатахта-
рын баһизтэтэ. Күрөх-
тэһи усулуобуйатын
онорууга кэлгини көмгэ
республика спорду салал-
аччылары улуустар, феде-
рациялар туруорсууларын
бадрэктор ылбаттарын ки-
риитикалэтэ. Улуустар
чизэстэрин көмүскээһингэ
контрагынан үлүһүйүү,
спортсменнары үбүнэн
харчынан мэһизэлээн кы-
тылларны омсолоох
быһыгы аһары дэлэйби-
тин ыйда Спортсмен ханна
олорор, үрэнэр, үлэтир
сиригэр прописканыах-
таарын, ити улуус чизин
көмүскүүхтэрин этта. Бу
санааны Р. В. Неустров бэ-
тэрэттэ, бир биллиитэх
спортсмен күрөхтээр
улуунун уларыга сыды-
рын холобурга адалла. Кии
спортсмены кыгары дуога-
бардаһыга тренер эмиз
илии баттаһара наадатын
баһизтэтэ.

БЫТЫ тренерэ Н. Ф. Смирников бу көрүн улуу-ска сайдан иһэрин, си-тифинилэр баадларын этэн туран, спартакиадага бө-стилизатинэн Ытыш киллэ-риллэбиһиннэ кылтар, ды-рыктанар бөстилизатэри атыылаһарга үп-харчы ту-руоруоста. Бу

хутуна илнийн мнэстэрэ ки-
ириэхлэт дэбшүүн мунь-
ах кыттыылаахтара
биһирин иһитилэр.

Тренер К. Н. Захаров нэлмилэктэргэ үлэниир филиаллар дьобурдаах оворлорун спортивнай оскуола-интернаткаа, инсти-тута салгыы үөрэттөрөн таһымнарын үрдэтин ула-хан спорка таһаарарга дьу-луспаттарын сыһанан аакта. Ортон улууспут чыаһын камускуөхтээх спортсменнарбыт ити сибэ-эс тутуһулуннарына иэтиллэ, үүнэ тахсыахтаакта-рын эттэ. Сиппит-холлут, билигин ирдэбилэ толору элпизттиир базаалаах спорт кыһаларын улууспут спортсменнарын иитиигэ туһаныыта болромтону уу-рарга мунуһа.

Күрәтхөнбилэргэ кыг-
тылга транспорт бонту-
руоһугар, улуус чыһын
көмүскүүр спортсменнары
харчылан өйөөлүнүгэ саа-
аларын П. И. Старостин эт-
тэ.

Дуобат, ытшы, волейбол сайдыытыгар санаалар этилиннилэр. Кэпсэтинни тумуктуурутар баһылык А. Т. Ноговицын быһылыгы "Манчаары оюннууларынан" сибээстээн улууска спортивнай тутуулар күүскэ ытыллыбыттарынан, балары көдүүстэхтик туһаныыга үлэ утумена ахтык ытыллыахтаарын, спартакиадага бөлөмнөнөргө бүгүммү этиилэр, туруоруулар учуоттаныахтаахтарын эттэ.

Мунных үерүүлэх тэрээжилэн 19-с "Манчаары оонһууларыгар" биһиги улуустан чемпионнарынан буолбут спортсменнарга массына ылыналларыгар анал харчынан бириммализация буола. Мас тардыһалтыгар бастаабыт Пантелеймон Потаповка «Дороскини» тэрилтэ дириэктэрэ Г. Г. Владимиров, сүүрүк Екатерина Драгунова улуус баһылыга А. Т. Ноговицын, гиревик Василий Винокуровка "Хатан" ХЭТ дириэктэрэ В. Д. Сивцев, туссүүк Айаал Павловка "СУ-98" ААО дириэктэрэ Д. Н. Поисеев, многоборец Данил Николаевка Ил Түмэн депутата И. К. Макаров, сүүрүк Петр Старостинга "Бизр ыһытл Россия" партия Чурапчытаары салаатын сэкирэтээрэ С. А. Саргышев, гиревик Иннокентий Окоемовка "Чурапы" ТХПК дириэктэрэ Н. А. Арнаков, многоборец Наталья Матвеева ОДБКХ ГУТ Чурапчытаары филиалын дириэктэрэ Е. И. Саввин үерүүлэх быһылыгмайгыга харчы туттардылар. Итин таһынан өлүөхүмэр ыһытылыгыт спортивнай оонһуулар кыайылыктахтарыгар уһайба сириг ыһыналларыгар дохуон туттарыына.

Александр СЛЕПЦОВ.

Быйылгы Бодо Тарава
ришингэр хапсадайга күрэх
улуу тренер Д. П. Коркин
стаан үлэтин салааабыт Ол
ун изиһилигэр ытылдын
изиһилигээн хапсадайаһа
тууга Саха сиригэр бастакы
АССР спордун маастара П. Ф.
ростов, билли
хапсадайдыттар Христ
Матвеев, Афанасий Па
конүл туугууга ССРС спорд
астардар Федор Вишукоро
дор Матвеев, Марк Сибиряко
а. үүнэн тахсыбытара.

калин бидьяһы буолара сөрөйбөт-
лөбүт. Манна Чурагымтай тусту-
бут Валерий Скрибин республика
капитал билиит бөрөстөрү кэнн-
гэр хааларан чемпионнаа. Көвө
Валентин Алексеев, Карл Носови-
цыны (ЧТФКСИ), Ануфрий Аржа-
ковы (Чурагчы) кыайталаата. Фе-
лила Николай Аялтов (Чурагчы)
быраанынан тохтогуллан туста тах-
сыбатырынан быһа кыайылыгы ыла,
СР маастарын нуорматын толордо.
Үнүс мистэни Бүтүн Россиятаары
БАМ көбүөрүн кыайыһаады, РФ
спордун маастарын Проксений Ми-

рагий төрөөбүт-үөскэбит дойдута Соловьев нэхилэсэп баһылыта Мария Филипповна Кренизкова убаһа бэрэһинэ туруорда. Суруттарбыттар ааттарын-суолларын итэстэп, кэрэчүчүлөр кыһыһылаах ким буолуон сабалыһып, таайа олорбуттара. Үгүстэр Увар Тимофеевча эрэллэрэ улахан ээ. Ол эрин түһүлтэ сылыктаһыһы уларыта тутта. Увар Тимофеев бастагы эрлөрүгэр Чуралчыла ыаһылдыбыт "Манчаары сон-ууларын" халсаһайта уулааттарга чөмпюона Виталий Тимофеевча (ЧГФКСИ) атактаһын албаһыгар

БӨБӨ ТАРАҒАЙ БИРИШЬИГЭР

Куракташын профессионал-
лидей саалаттар буолла. Сүр-
дуйанан норуоттар икки ар-
тылары кылаастах судьуйа
Окомоов, көбүөр судьуйа
СООРС, СР спордун маастара
дүй Егоров, А. В. Ку-
сэкирэторини Д. Ф. Иванова
тисэр. Хапкыһылары биллэ-
спорттивнай комментатор А. В.
льсв-Көрдүтөн кэлэон-иһэон
датан үрдүк таһымга таһаар

Үөрүүлэх чанартай Одыууд
 лоньев нэллээхтэрин баһамь
 Л. В. Ефремова, М. Ф. Кроно
 Одыуудтан төрүттээх ССРС
 дун маастар, бочугутаах ыа
 М. Г. Сибиряков, олохтоох
 диригизтэрин илгэр үлгэр салб
 чы Ч. М. Ксеофонтова, сүрүн
 ыа С. С. Оксенова ааралтаах

Барыта 68 халсаарайдыг нэгтгэн бэлдсэн нь бусад улсуудтай харьцуулахад бусны буйл 55 кг байнаагийнхээс Кэбзэйи Мухутутуттан торун Петр Максимий (ЧГФКСИ) фид Алберт Ноговицыны (Чурагчтон Баствата. Үнүс микстани) гун Ноговицын (ЧГФКСИ) мийд

62 кг барыта 15 бөгрәс көрүстә. Бу ылаһыягга маастарматә тахсарынан куустәх.

исаржы (Чурапчы) кыттары тэн хап-
сыныгы сэрэтиилэн кышкыл Ану-
фрий Аржаков ыла.

70 кг 9 калсафайдыт тулунна. Чемпионунан финалда РФ спордун маастарын Айаал Анисимовы (Уфа)с Бүлүү) бүдүрүшүт Айсен Егоров (Чурапчы) буолла. Үлүскэ Петр Иванов (ЧРФКСИ) табыста.

80 кг жыйаагына финалга Эдуард Федоровы (Чурапчы) конпут Пантелеймон Наумов (ЧТФКСИ) ба-
стаата. Усуну Константин Петров
(Чурапчы) ылга.

90 кг хууцлушгүйвур курдук чемпион аатын республика хууцтаах бөрһө РФ, СР спордун маастара Платон Саявников (Үөһээ Булчуу) утарсааччытын Влостер Винсеуровы (Чурапчы) кыыһа ылла.

90 кг үеһэ аймааһыга 10 тустук күөн көрсүбүтүттөн утарсаачыларын хаарды хаман Увар Тююфеев (Үөһэ Булуу) педьестал үрдүкү үрдэллор таарыста. Финалга Николай Николаевы (Булуу) хопто. Үһүс миэстэни Таатта бөһлө Дмытрий Рахлеев ылда.

Аан Дархан аатын ыстар ийни абсолютнай чемпионатка 11 ийни сурустарда. Билиһи боччум. Беле Та

хэлрэх: 10 сая илгэр тас урсгалын барда. Магна 90 кг жингийн хавтарга бастаабыг Платон Савинов Николай Григорьевы (Дьюкуускай), Дмитрий Рахлеевы (Таатга), финал-та Николай Николаевы (Бүлүү) халсатай халбархай албастарын урсарыга тардыгалаан, абсолюттай чемпион урдук аатган ылга. Кинизэ М. Ф. Кронникова Бөж Тараай мисүүнзэх Кыһыл көмүс мэтээли иеллэ, олохтоомут бирийн тутгарда. Чемпионнар ууһа призердара анал мэтээлэр, грамоталар, сынал-лах биригээр туттархылыһынар.

Уюлаттарга 50 кг Мигчиди Ниско-
лаев (Диринг), 55 кг Ростик Степанов
(Диринг), 62 кг Юрий Николаев
(ЧРОСИО), 70 кг Игорь Аммосов
(ЧРОСИО), 70 кг үһүс Роман Тил-
стоузов (ДБТХА. Амма) бастаатыл-
лар.

Ветеранарта 60 кг Семен Попов (Чурапчы) бастаата, иккис Николай Риланский (Чурапчы), үчүс Иван Барашков (Уус-Алдан) бушмунулар, 70 кг Михаил Симеж (Чурапчы), 80 кг Анатолий Эверстов (Чурапчы), 80 кг үчүс Константин Поисеев (Чурапчы) бастаатылар.

Платон КОРКИН.

КЫАЙЫЛААХ – ЧУРАПЧЫ СЭЛИЭННЬЭТИН ВЕТЕРАНАРА



Угтүг үзсэнэ кубулуйбут Чурагча-Ытлак Күөл ветеран спортсменнэри бэйлэ үбүлүүйдөх спорка табаарысты көрсүүнүдүр Чурагчы элчиннэ-этнэгэр ахсынны 17 күнүгүр А.И. Федотов аагъан элбөх функциялаах спорттивнай кинигэ ытлыгыныа.

Калбиг делегацин Н. М. Заболотский тэрийгэтнэг Арчы дызэтигэр сылдсан арчылангылар, Д. П. Корюк аатынан спортивной музейга сырыттылар. Күн иксий ангарыгар күрэхтэһинилэр буоллулар. Көрсүһүүн үөрүүлөхтөх айаһыга Чурапчы кэһилэһтэһи баһылыга С. А. Сардыаев, Чурапчы улуунун ветераннарыйн сөбөһтүн председатели М. Н. Матвеева, Ытык-Куыл делегациытын салайааччыта М. Е. Бондарева, МФСК дигригэстэр Дь. В. Егоров, күрэхтэһи кылаабынай судьуйата А. С. Дьячковский зэвэрдэлэттиэр.

Курьд 9 көрүнүктө жыгылдыны. Окуучу төмөнкүлөргө С. Н. Башаровна жазып берген Чуралчы төмөнкүлөргө 2: ахсаалынан жыгылдар бастагы бачымы уурдулар.

Одунан жыгыга олус төрөкөннөктик, өрөкөтөдүүлөк Л. Л. Попова, П. Макарова, П. Захаров састаап-

таах Чурапчы хамаандата калтын, 1252 очукуонан сабыллыгылап.

Буудца саанан ыгыгта 321 очукуонан чорбойон И. Макаров, Н. Артемьев, Р. Коркина састааптах Чурагчы хамаандата эрэллээхтик бастаата.

Бээр джонун, СахаВА сага быраабылалтын
ыппыкыбыт күрэхтэлиниэ волейбол буолла. Эр
джонно П. Д. Гуляев, дыкталларга Е. С. Парфено-
ва кэпсэтиннаах Чурапчы волейболистара үрдүк
таһаарыах оонньууну кэрдэрэн кыайыылаарынан
буолулар.

Умнулла бийлыгытйыг баскетбол соннуууга улахан сэнэринни ыла. Уруксугтан лидер А. А. Сергеев, В. Дыкеев, убайды-быраатты Николай, Филлип Федоровтар "балдыааччылары" астынардылар, Чураалчы хамаандата кыйбарытар сын куу буюлдулар.

Өтүрүнөн калдыктах кыялыны саакыматчы-
тарбыт ситистилэр. В. Александров, В. Федоров, М.
Старостин, У. Седалищев састаптаах хамаанда
бастагы ооньууга 2:3 хотторбут буолуларын ик-
тиссө бөйө бодотун тардынан таһаарылыахтык
түрүсөн 3,5:1,5 баһыынар уопсай түмүккө кыаһыла-
ах буолулар.

Элбэх ыһыглыах-хаһыглыах көрүнүгүн эстафета буолла. Түөртүү кыһылзэх түһүмэххэ бастаһынан Чурапчыттан Л. Васильева, лалочканы Е. Давыдовка уруг аҕалан биэрдэ, онтон А. Софронова ылан А. Сергеевка туттарыыла биэргэсэ үнүт калла.

Күрөктөнінін уйыстыгына Чурапчы кәсіпкөптөнін бөчүттөөх олохтору, кәсіпкөптөнін "Ытык суботия" председатели В. В. Похов хас бирдөк көрүгү хартыккара түһөрдө Вөзөттөнін суботия-амыттыан, кэттөн көрүүттөнін, идеяттыан кәсіпкөптөнін Бөчүттөөх олохтору, улуус ветеринарнын спорка салдайаччыга Г. С. Платонов иүүс-көмө буолла. Кышабынай судьуйа А. С. Дытчиовский, көрүгүттөнін судьуйалар күрөктөнінін эриэ-дөхсө, мөккүсүрө суох ыгыттылар. Күрөктөнінін үрдүк таһыонга ыгыттыттына.

M. MATBEEBA,

*Турагчы нэһилиэгин дьахталларын специална.

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Кундүтүк саныр кылым, кээгемин, ий-битин, эдийибитин, эбээбитин **Марфа Рама-новна АНТОНОВАНЫ** 60 саарын туалумт уруулзз кунтунан ис сүрэгтэн тазсар ити-истинг тылларын эбэрдэлибит!

Чуеас дьонун ытыктабылынан арчыланан, уруу - көтүү үктэллэнэн дорубай буол, бэйэтин тарыстанан, өссө ар сыллара сэнэ-тих, сэрэгстик сырыт дьэн баба саага бастынган этэбит, алыгыт үтүтүн аныбыт. **Эбэрдэни кытта ийэн Елена Ивановна, кээгин, оолорун, сиэннэрин, кийиттэрин, быраатын, балтыларын.**

Кундүтүк саныр эбээлээз эбээбитин - Чурапчы улуунун Кытаанах нэһилиэгин аласта-тарын, үлэ ветеранын **Тамара Ивановна ТИРСКАЯНЫ** уонна үлэ, тыыл ветеранын, Хаты көһөрүлүү кыттылаабын, Чурапчы, Булун улуустарын, Кытаанах нэһилиэгин **Бочуотта-ах гражданнын Павел Николаевич СКРЯБИНЫ** биһирэ олохбукут үбүлүүдээх 55 сылын итиитик - истинник эбэрдэлибит!

Биһиги туспутугар ахсаабат кыһамны-гыт, көмөсүт, сүбэсүт - амагыт, өйбүлүт үһүн бары махталбытын тиздэбит. Баара-быт эстибэт эрчим, үтүмэн үгүс урууну, чэ-гизин чэбдик доруобуулаанын; үһүн үгүлөөс аластанун дьэн баба саага бастынган аны-быт.

Эбэрдэни кытта сиэннэриг, хос сиэннэриг.

Кунду таптыыр, кыра балтыбытын, "Бе-резка" үһүөн методигин **Сарылана Михай-ловна НОВОГОДОВАНЫ** Саха Республи-катын үөрэтиитин туйгуна ааты ылбыккын уонна кэлгитэр Сага Дьылынан дьиз кээгин барытын итиитик - истинник эбэрдэлибит! Кэнээри ыһат эрчим сыйдылаах бу-ларын туйугар сыралаах үлэҥ сыналаммыт-нан астынабыт, кизн туттабыт.

Үүнэр сыл Эһизээ тухах боор үчүгэй, кээ-ни ажалын, баба саагабыт барыта туолун, үлэтигэр, олохтутугар ситиһилэри, дору-буулары, урууну - көтүүнү, дьолу - сорууну баарарбыт.

Эбэрдэни кытта эдийиэрин Прасковья, Мария, Анастасия уонна кинилэр дьиз кээгиттэрэ.

Коллегабытын, Дьокуускайдаагы тыа хаһаайыстыбатын академиятын аспирант **Михаил Васильевич МАКАРОВНЫ** Россия аар-най наукаларын стипендиата буолукукунан эбэрдэлибит!

Науканы үлэни кытта дьүөрэлээн, үлэли-хамсыы сылдыарынан астынабыт, саарлаабыт үлэҥ бастагы ситиһилитинэн кизн туттабыт. Иниикитин өссө үрдүк үрдэллэри, саага сааала-ры, арыгылары.

Эбэрдэни кытта ветеринарнай управление коллектива.

БИЛЭРИИЛЭР / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тыһаабы ороннор кэлэн, үлэ-хөһө эбэрдэни тир-диз. Сылата удамыр. **Тел: 8-914- 230-43-15, 8-964-429-71-00.**

Продвезетя благоу-стоения комята по ад-ресу Макарова, 9 в новом

Итыктабыллаах Чурапчы улуунун олохто-охторун, ылдыттарын кэлэн иһэр Дьөһөгөй сыһынан эбэрдэлээн туран, "D TOPIC" бан-кетнай саала Сага дьыллаагы сынналан би-чэрдэригэр ыһтырар.

Ахсынны 31 күнүгэр түүн 2 чаастан, тох-сунуу 1 күнүгэр кизнэ 22 чаастан. Кырйи би-лиэт - 300 солк.

Тохсунуу 2, 3 күнүгэр кизнэ 20 чаастан **КЛИМ ФЕДОРОВ** шоута. Кырйи билээт - 500 солк. Бу күнэ остууларын саага ытабыт.

Тохсунуу 4 күнүгэр Ороһуоспаа дьэри-күн ахсын кизнэ 22 чаастан эйиһини күүтэбит.

Редактор - директор: А.А. ЗАХАРОВ.
Эппиэттир секретарь, сурук отдела - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.
Экономика, спорт, тыа хаһаайыстыбатын отдела - А.М. СЛЕПЦОВ.
Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.
Верстальщик - Л.К. ПОПОВА.
Бэчээтэаччылар - С.А. ПАВЛОВ, Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Хайыат бэчээк бэриилэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээк бэрилинэ: 16 ч 00 м. "Сага олох" редакционной-издательской холбоһука 26.12.2013 с. офсетка бэчээттэннэ. Аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекс: 54907. Хайыат нэйдэлээ уст: олтуорунуука, чэппиһэ уонна субүтүөл таһаар.

Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1982
с Чурапчы 17 декабря 2013 г.
О тарифах на перевозку пассажиров и багажа во внутриулусном сообще-нии на территории МО "Чурапчинский улус (район)"
На основании пункта 2 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005г №246-З №499-III "О наделении органов самоуправления в РС (Я) отдельными государственными полномочиями по государственному регу-лированию цен (тарифов)", в целях упрощения цен на перевозку пасса-жиров в улусе распоряжением:
1. Утвердить стоимость проезда одного пассажира и провоза багажа ав-тотранспортным общественным транспортом на территории МО "Чурапчинский улус (район)".

№	Направление	Расстояние км	Ед.изм.	Стоимость проезда одного пассажира и багажа (ПА3-32054)
1	2	3	4	5
8	Хитылы - Чурапча	10	руб.	50
9	Болото - Чурапча	20	руб.	100

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего распоряжения, дейст-вуют со дня опубликования.
3. Рекомендовать главному МО поселений проконтролировать исполнение данного распоряжения по своему наделу.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в ГУ РИО "Сага олох".
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 1 заместителя главы.

АТНОГОВИЦЫН, глава МО "Чурапчинский улус (район)".

Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2027
с Чурапчы 23 декабря 2013 года
Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования "Чурапчинский улус (район)"
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Рес-публики Саха (Якутия) от 11.07.2007 г. 480-З №975-III "О муни-ципальной службе в Республике Саха (Якутия)", Уставом муни-ципального образования "Чурапчинский улус (район)", Порядком про-ведения конкурса на замещение вакантных должностей муни-ципальной службы в администрации МО "Чурапчинский улус (район)", утвержденным распоряжением главы МО "Чурапчинский улус (район)" от 19.07.2012 г. № 729, распоряжением:
1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей му-ниципальной службы в финансово-экономическом управлении ад-министрации муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" согласно приложению № 1.
2. В связи с надрывом изменениями в структуре администра-ции МО "Чурапчинский улус (район)" обновить состав комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муни-ципальной службы согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на сайте администрации МО "Чурапчинский улус (район)".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-жить на руководителя департамента по управлению персоналом и работе с органами местного самоуправления Игнатьева М.С.

АТНОГОВИЦЫН, глава муниципального образования.

Приложение к распоряжению МО "Чурапчинский улус (район)" РС (Я) от 23 декабря 2013 года № 2027

Конкурс на замещение должностей муниципальной службы Финансово-экономическом управлении администрации МО "Чурап-чинский улус (район)"

Группа должностей "ведущие":
- Заместитель начальника управления по бюджету - 1 штат;
- Начальник отдела учета и отчетности - 1 штат;
- Начальник отдела финансово-экономического контроля - 1 штат.
Общие требования:
- высшее профессиональное образование по специальности муниципальной службы или образование, считающееся равносильным;
- стаж работы по специальности не менее четырех лет;
- уверенный пользователь компьютерной и офисной техники;
- умение работы в офисных компьютерных программах (про-граммы по бюджету, MSOffice, информационно-правовые системы, электронная почта, Интернет);
- знание Закона РС (Я) "О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)";
- способность к общению, анализу, восприятию информации, выполнению большого объема работ, творческий подход к исполне-нию обязанностей, стрессоустойчивость, принципиальность, способ-

МАГАЗИН

«ОХОТА, РЫБАЛКА И ТУРИЗМ»

Поздравляем с наступающим Новым годом!
Сделайте подарок своим близким и друзьям

В продажу поступили различные термосы, кружки, спальные мешки, зимние костюмы для мужчин, пнев-матические винтовки, теплые рукавицы, теплые чулки, фонари всех размеров, электромайки, самонадувные матрацы, подствольные фонари. А так же объявлены **скидка** на садовые качели, обувь, зимнюю одежду, дальномеры, колиматоры.

Магазин находится по ул. Карла Маркса, 15 рядом с «Евросеть».

Тирейн таһаараччылар: СР Правительствата, Чурапчы улуунун "Сага олох" редак-ционной-издательской холбоһук автономной учреждения. Российской Федерации Роскомнадзор СР управленигэр 2012 с. кулун тутар 15 күнүгэр регистрационныт нүмүрү - ПИ №14-0238.

Аадырыһыт: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор - 41-332, отделлар - 41-265, 41-358. E-mail: saganoloh@mail.ru

Бэчээк сааһа: № 195 (10814) Тираж 1639. Хайыат сыаната: 10 солк.

Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1983
с Чурапчы 17 декабря 2013 г.
"О продлении срока действия распоряжения МО "Чурапчинский улус (район)"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005г №246-З №499-III "О наде-лении органов самоуправления в РС (Я) отдельными го-сударственными полномочиями по государственному регу-лированию цен (тарифов)", распоряжением:
1. Продлить до 1 июля 2014 года срок действия распо-ряжения МО "Чурапчинский улус (район)".
11. Распоряжение МО "Чурапчинский улус (район)" от 12.12.2012 г. № 1449 "О стоимости услуг по заготовке и вывозке льда".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу и уста-навливает тарифы.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в ГУ РИО "Сага олох".
4. Контроль над исполнением настоящего распри-яжения возложить на 1 заместителя главы.

АТНОГОВИЦЫН, глава МО "Чурапчинский улус (район)".

ность доводить и отстаивать свою точку зрения в рамках дейст-вующего законодательства, коммунистическая, уравновешенность, честность, терпимость, аккуратность, соблюдение требований тру-довой дисциплины, делового этикета;
- работа в выходные, праздничные дни в течение длительного периода времени;
- исполнение дополнительных работ и поручений, выходящих за рамки прямых обязанностей;
- приветствуется опыт работы в финансовой, бухгалтерской или экономической сферах деятельности.
Группа должностей "старшие":
- Главный специалист отдела бюджетов - 3 штата;
- Главный специалист отдела финансово-экономического контроля - 1 штат;
- Главный специалист - главный контролер-ревизор - 1 штат;
- Ведущий специалист отдела учета и отчетности - 1 штат;
- Ведущий специалист отдела финансово-экономического контроля - 1 штат;
- Ведущий специалист - старший контролер-ревизор - 1 штат.
Общие требования:
- высшее или среднее профессиональное образование по специ-альности муниципальной службы или образование, считающееся равносильным;
- без предъявления требований к стажу;
- уверенный пользователь компьютерной и офисной техники;
- умение работы в офисных компьютерных программах (про-граммы по бюджету, MSOffice, информационно-правовые системы, электронная почта, Интернет);
- знание Закона РС (Я) "О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)";
- способность к общению, анализу, восприятию информации, выполнению большого объема работ, стрессоустойчивость, принци-пальность, способность доводить и отстаивать свою точку зрения в рамках действующего законодательства, коммунистическая, уравновешенность, честность, терпимость, аккуратность, соблюде-ние требований трудовой дисциплины, делового этикета;
- работа в выходные, праздничные дни в течение длительного периода времени;
- исполнение дополнительных работ и поручений, выходящих за рамки прямых обязанностей;
- приветствуется опыт работы в финансовой, бухгалтерской или экономической сферах деятельности.
Документы принимаются с момента опубликования по 13.01.2014 г. с 09 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по адресу с Чурапчы, ул. Ленина 41, каб. 41. Предварительная дата проведения конкурса 15 ч. 00 м. 24.01.2014 г. Место проведения конкурса: с Чурапчы, ул. Ленина 41, актовый зал Администрации МО "Чурапчинский улус (район)" РС (Я). Список предоставляемых документов, образец заявления, бланк анкеты и бланк справки о соблюдении гражданами ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы для участия в конкурсе вы можете получить по адресу с Чурапчы, ул. Ленина 41, каб. 41. Конкурс проводится в соответствии с Законом РС (Я) "О муни-ципальной службе в Республике Саха (Якутия)" от 11.07.2007 г. 480-З №975-III и распоряжением МО "Чурапчинский улус (район)" РС (Я) от 19.07.2012 № 729.

МАХТАНАБЫТ

Биһиги дьэс көргөн күндү өрбүт Карл Карлович Макаровы кун сириттэн сутарбит ыар күнүгэрбиттэр куус-каан, айбуут, кутурданытын тэтигэ үлэстэбит бар дьомхуттар, өрбүт тыһыһаһа сытарын булбут В.И.Яковлева, аймахтарбытыр А.С.Н.Н.Понимарев-тарга, Е.Н.Носова, А.А.Макарова, кэни өрлөрүтүр, санаастыгыр Е.Д.Лыгина, кэни өрлөрүтүр, аҕабыт биһирэ үөрөөбит өрлөрүтүр Старостарга, Сиңгэстэр-га, Кривощаппина, Николаевтарга, Убайбар Илья Васильевичка, И.С.С.М.Березиннарга, Н.В.П.П.Ма-каровтарга, А.Н.И.А.Покровтарга, дьүһүбөр Валига, би-һирэ үөрөөбит өрлөрүтүр "Дагданча" эртэн кэнигэр, "Амваскэригана" коллективтар, ором табаарыста-рылар бары махталбытын тиздэбит.

Күндү бар дьомхут, эйиһи олоххут устатын тухары дьол-сары эрэ арыһастыһын. Эһизээ өрлөрүтүр, аймах-был дьомхут сыһаһынан сыдыһа, урууну эрэ тоо-хой турдулар. Чэппиһэ-чэбдик буолуу.

Ийэтэ, аҕата, биһирэ төрөбүттэрэ.

Сага олох

Автор сурутар эһигэр саага редакция поздравиттар кизин сап туйбар буолбатах, суруука ыһтырар көчүлөр кыдыһаастарыгар эппиэттэрин аһар тус байыа суру.